

**150**

Na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Doma naroda, održanoj 25. juna 2002. godine, i na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 3. jula 2002. godine, usvojila je

**ZAKON****O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMAMA****Član 1.**

Ovim zakonom uređuju se administrativne takse koje se plaćaju u postupcima pred institucijama Bosne i Hercegovine i radnjama koje preduzimaju ove institucije.

**Član 2.**

Administrativne takse plaćaju se za spise i radnje u upravnim stvarima kao i za druge predmete i radnje kod institucija Bosne i Hercegovine.

**Član 3.**

Spisi i radnje za koje se plaća taksa kao i visina takse utvrđuje se Taksonom tarifom.

Tarifa administrativnih taksa propisuje se ovim zakonom.

**Član 4.**

Takseni obveznik je lice po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili se vrše radnje predviđene Taksonom tarifom.

Ako za istu taksu postoje dva ili više obveznika njihova obaveza je solidarna.

**Član 5.**

Ako Taksonom tarifom nije drugačije propisano, taksena obaveza nastaje:

1. za podneske - u trenutku kada se predaje, a podneske date u zapisnik- kada se zapisnik sastavlja;
2. za rješenje i druge isprave - u trenutku podnošenja zahtjeva za njihovo izdavanje;
3. za pravne radnje - u trenutku podnošenja zahtjeva za izvršenje tih radnji.

**Član 6.**

Taksa se plaća u trenutku nastanka obaveze, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

**Član 7.**

Ako je Taksonom tarifom propisano da se taksa plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za obračunavanje takse, uzima se vrijednost označena u podnesku ili ispravi ili vrijednost utvrđena procjenom organa koji vodi postupak kad postoji opravdan razlog za sumnju da vrijednost označena u podnesku ili ispravi ne odgovara stvarnoj vrijednosti.

**Član 8.**

Kada se isprava za koju se plaća taksa po zahtjevu stranke izdaje u dva ili više primjeraka, za drugi i svaki daljnji primjerak plaća se taksa kao za prepis i ovjeru prepisa.

Taksa iz stava 1. ovog člana ne može biti veća od takse za prvi primjerak.

**Član 9.**

U rješenju ili drugoj ispravi za koju je taksa plaćena mora se označiti da je taksa plaćena u kojem iznosu i po kojem tarifnom broju.

**Član 10.**

Netaksirani ili nedovoljno taksirani podnesci i drugi spisi, izuzev oslobođenih od plaćanja takse ne smiju biti primljeni direktno od stranke.

Ako taksirani ili nedovoljno taksirani podnesak stigne poštom organ nadležan za odlučivanje po zahtjevu, pozvat će

taksenog obveznika opomenom da u roku od osam dana od dana prijema opomene plati redovnu taksu i taksu za opomenu.

Nadležni organ pokrenut će postupak i po netaksiranom ili nedovoljno taksiranom podnesku iz stava 2. ovog člana, ali rješenje ili drugi akt ne može biti uručen stranci prije nego što plati taksu po opomeni.

**Član 11.**

Odredbe člana 10. stav 2. ovog zakona ne primjenjuju se na podneske i druge spise koji netaksirani ili nedovoljno taksirani stignu poštom iz inozemstva, niti na ostale spise i radnje koje podliježu konzularnim taksama. S tim podnescima i spisima postupit će se na način propisan članom 24. ovoga zakona.

**Član 12.**

Spisi i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti ne podliježu taksu.

**Član 13.**

Od plaćanja takse oslobođeni su:

1. institucije Bosne i Hercegovine;
2. humanitarne i dobrotvorne organizacije registrirane u Bosni i Hercegovini ;
3. strana diplomatska i konzularna predstavništva u diplomatskim i konzularnim poslovima pod uvjetima reciprociteta;
4. građani za akt o zasnivanju radnog odnosa u institucijama iz člana 2. ovog zakona.

**Član 14.**

Oslobođeni su od takse sljedeći spisi i radnje:

1. u postupku za povraćaj nepravilno naplaćenih taksa;
2. u postupku za ispravku grešaka u rješenjima, drugim ispravama i službenim popisima (evidencijama).

**Član 15.**

U ispravama koje su oslobođene od plaćanja taksa mora se označiti u kom se cilju izdaju i na osnovu kog propisa su oslobođeni od takse.

**Član 16.**

Strani državljani pod uvjetima reciprociteta, imaju ista prava po propisima o taksama kao i državljani Bosne i Hercegovine.

**Član 17.**

Kod institucija iz člana 2. ovog zakona, na teritoriji Bosne i Hercegovine, takse se plaćaju u gotovom novcu.

**Član 18.**

Prisilna naplata takse vrši se po propisima entiteta o prisilnoj naplati poreza građana, odnosno po istim propisima o prisilnoj naplati poreza od pravnih lica.

**Član 19.**

Lice koje je platilo taksu u gotovom novcu koju nije bilo dužno platiti ima pravo na povrat novca u visini naplaćene takse.

Postupak za povrat takse pokreće se po zahtjevu stranke.

Rješenje o povratu takse donosi organ kome je taksa plaćena.

Povrat takse vrši se na teret prihoda budžeta Bosne i Hercegovine čijoj je instituciji taksa plaćena.

**Član 20.**

Pravo na naplatu takse zastarijeva u roku od dvije godine računajući od dana kada je taksu trebalo platiti, a pravo na povrat takse zastarijeva za dvije godine od kada je taksa plaćena.

**Član 21.**

Kontrolu primjene propisa o administrativnim taksama vrši Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija.

Unutrašnju kontrolu primjene propisa o administrativnim taksama vrši svaka institucija u vršenju svoje djelatnosti.

## Član 22.

Taksu u gotovom novcu, bez obzira na iznos takse plaćaju i takseni obveznici sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Bosni i Hercegovini kada se iz Bosne i Hercegovine obraćaju diplomatskim i konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u inozemstvu.

Taksa iz stava 1. ovog člana plaća se u konvertibilnim markama na uplatni račun prihoda od konzularnih taksa.

Takseni obveznici koji iz inozemstva traže da im organi u Bosni i Hercegovini izvrše radnju podložnu plaćanju takse, plaćaju taksu u stranoj valuti po važećem kursu.

## Član 23.

Ako taksa koja se plaća kod diplomatskih i konzularnih predstavništava u Bosni i Hercegovini, u inozemstvu nije plaćena unaprijed u smislu člana 5. ovoga zakona, naplata će se izvršiti prijte uroćenja rješenja ili druge isprave taksenom obavezniku.

## Član 24.

U postupku kod diplomatskih i konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u inozemstvu oslobađaju se od plaćanja takse:

1. institucije u Bosni i Hercegovini;
2. spisi i radnje koji su po odredbama ovog zakona oslobođeni od taksa u Bosni i Hercegovini;
3. spisi i radnje čije je oslobađanje od taksa predviđeno međunarodnim ugovorima.

## Član 25.

U postupku kod diplomatskih i konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u inozemstvu državljani Bosne i Hercegovine koji imaju status izbjeglice u trećim zemljama plaćaju 50 % od propisane konzularne takse za putne isprave.

## Član 26.

Pored konzularne takse, takseni obveznik tražilac usluge dužan je platiti i stvarne troškove prouzrokovane zahtjevom.

## Član 27.

Rješenje o povratu konzularnih taksa donosi šef diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u inozemstvu i izvršava ga na teret tekućih prihoda od tih taksa.

## Član 28.

Nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona i Tarife administrativnih taksa kod diplomatskih i konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u inozemstvu, vrši Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova.

## Član 29.

Ovlašćuje se ministar vanjskih poslova da u saradnji sa ministrom civilnih poslova i komunikacija može odrediti da diplomatska i konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine u inozemstvu naplaćuju konzularne takse od državljana pojedinih zemalja u istom iznosu u kojem te države i njihova predstavništva naplaćuju te takse od državljana Bosne i Hercegovine.

## Član 30.

Administrativne takse utvrđene u Tarifi u odjeljku za rad institucija iz člana 2. ovog zakona, plaćaju se u konvertibilnim markama u budžet Bosne i Hercegovine u skladu sa naredbom o uplatnim računima budžeta Bosne i Hercegovine, osim za diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine na koja se primjenjuje stav 2. ovog člana.

Administrativne takse utvrđene u Tarifi u odjeljku Takse za rad diplomatskih i konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine plaćaju se na devizni račun diplomatskog i konzularnog predstavništva koja ova sredstva prenose na račun budžeta Bosne i Hercegovine u skladu sa naredbom o uplatnim računima budžeta Bosne i Hercegovine.

## Član 31.

Sastavni dio ovoga zakona je Tarifa administrativnih taksa.

## Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH" i objavit će se u službenim glasilima entiteta.

PS BiH broj 64/02

3. jula 2002. godine

Sarajevo

Predsjedavajući  
Predstavničkog doma  
Parlamentarne skupštine BiH  
Mariofil Ljubić, s. r.

Predsjedavajući  
Doma naroda  
Parlamentarne skupštine BiH  
dr. Nikola Špirić, s. r.

## TARIFA

## ADMINISTRATIVNIH TAKSI

## I - TAKSA ZA SPISE I RADNJE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Taksa na spise i radnje institucija Bosne i Hercegovine u Bosni i Hercegovini iznose u KM, i to:

## 1. Podnesci

TAR. broj 1.

Za zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 5 KM

Napomena:

Za podneske koji se upućuju ili predaju diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u inozemstvu plaća se taksa određena u odjeljku II ove tarife.

TAR. broj 2.

Za žalbu protiv rješenja 10 KM

## 2. Rješenja

TAR. broj 3.

Za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 15 KM

Napomene:

1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba, taksa po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se rješenje dostavlja.
2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se taksa.

## 3. Uvjerenja

TAR. broj 4.

Za uvjerenje, ako nije drugačije propisano 15 KM

## 4. Ovjere, prijepisi i izvodi

TAR. broj 5.

- a) Za ovjeru potpisa i pečata u Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija namijenjen za upotrebu u inozemstvu 5 KM
- b) Za svaki dalji primjerak još po 2 KM
- c) Za nadovjeru potpisa i pečata na originalu isprave u Ministarstvu vanjskih poslova 10 KM
- d) Za nadovjeru kopija, prijepisa i prijevoda u Ministarstvu vanjskih poslova 5 KM

Napomena:

Nadovjera potpisa i pečata u skladu sa ovim tarifnim brojem, odnosi se na slućajeve u kojima nadležni organ uprave ovjerava domaću ispravu zbog njene upotrebe u inozemstvu.

|    |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TAR. broj 6.                                                                                                                                                                                                           |        | TAR. broj 11.                                                                                                                                                                           |
| 1) | Za ovjeru originala isprava izdatih od diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine                                                                                                                     | 4 KM   | Za dozvolu obavljanja naizmjeničnih vožnji u vanlinijskom međunarodnom cestovnom transportu putnika, i to:                                                                              |
| 2) | Za ovjeru kopija i prijevoda isprava izdatih od strane diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine                                                                                                     | 2 KM   | 1) u bilateralnom transportu po 120 KM                                                                                                                                                  |
|    | Napomena:<br>Ovjere po ovom tarifnom broju vrši Ministarstvo vanjskih poslova.                                                                                                                                         |        | 2) u tranzitnom transportu po 100 KM                                                                                                                                                    |
|    | TAR. broj 7.                                                                                                                                                                                                           |        | Napomena:                                                                                                                                                                               |
|    | Za ovjeru dokumenata izdatih od strane inozemnih diplomatsko - konzularnih predstavništava u Bosni i Hercegovini                                                                                                       | 10 KM  | 1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se taksa, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno.                                                                           |
|    | Napomena:<br>Ovjere po ovom tarifnom broju vrši Ministarstvo vanjskih poslova.                                                                                                                                         |        | 2. Strana fizička ili pravna osoba oslobađa se obaveze plaćanja takse po ovom tarifnom broju, pod uslovima reciprociteta.                                                               |
|    | TAR. broj 8.                                                                                                                                                                                                           |        | TAR. broj 12.                                                                                                                                                                           |
|    | Izdavanje izvoda iz MKV od strane Ministarstva vanjskih poslova                                                                                                                                                        | 6 KM   | Za dozvolu ulaska praznih autobusa na teritoriju Bosne i Hercegovine, preuzimanje putnika i obavljanja ostalih vrsta međunarodnog vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom transportu |
|    | TAR. broj 9.                                                                                                                                                                                                           |        | 40 KM.                                                                                                                                                                                  |
|    | Taksa na podnesak kojim se traži mišljenje institucija Bosne i Hercegovine o različitim pitanjima primjene zakona Bosne i Hercegovine ili primjene međunarodnog prava                                                  | 20 KM  | Napomena:                                                                                                                                                                               |
|    | <b>5. Mišljenja</b>                                                                                                                                                                                                    |        | 1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se taksa, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno.                                                                            |
|    | TAR. broj 10.                                                                                                                                                                                                          |        | 2. Strano fizičko ili pravno lice oslobađa se obaveze plaćanja takse po ovom tarifnom broju, pod uslovima reciprociteta.                                                                |
|    | Za svaki primjerak dozvole preduzeću ili drugoj pravnoj osobi da, na redovnoj liniji u međunarodnom cestovnom transportu, može obavljati prijevoz putnika ili stvari motornim vozilima, za svaku liniju po             | 270 KM | TAR. broj 13.                                                                                                                                                                           |
|    | <b>6. Oblast međunarodnog cestovnog i vodnog transporta</b>                                                                                                                                                            |        | Za dozvolu obavljanja međunarodnog cestovnog prijevoza stvari, i to:                                                                                                                    |
| a) | Za svaki primjerak dozvole stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi da, na redovnoj liniji u međunarodnom cestovnom transportu, može obavljati prijevoz putnika ili stvari motornim vozilima, i to:                          |        | 1) za preduzeće ili drugu pravnu osobu, po svakoj dozvoli 30 KM                                                                                                                         |
|    | 1) u bilateralnom transportu po                                                                                                                                                                                        | 540 KM | 2) za stranu fizičku ili pravnu osobu, po svakoj dozvoli 50 KM                                                                                                                          |
|    | 2) u tranzitnom transportu po                                                                                                                                                                                          | 360 KM | 3) za stranu fizičku ili pravnu osobu, po svakoj dozvoli s višekratnom upotrebom:                                                                                                       |
| b) | Za ovjeru svakog primjerka reda vožnje, itinerera i cjenovnika redovne linije u međunarodnom cestovnom transportu kojim preduzeće, odnosno druga pravna osoba obavlja prijevoz putnika ili stvari motornim vozilom, po | 20 KM  | - dozvola I. kategorije 3.000 KM                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |        | - dozvola II. kategorije 2.500 KM                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |        | - dozvola III. kategorije 1.500 KM                                                                                                                                                      |
| c) | Za ovjeru svakog primjerka reda vožnje, itinerera i cjenovnika redovne linije u međunarodnom cestovnom transportu kojom strana fizička ili pravna osoba obavlja prijevoz putnika ili stvari motornim vozilom, po       | 40 KM  | Napomena:                                                                                                                                                                               |
| d) | Za rješenje o odobravanju privremenog ili stalnog prekida obavljanje prijevoza na redovnoj liniji u međunarodnom cestovnom transportu putnika i stvari, i to:                                                          |        | 1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se taksa, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno.                                                                            |
|    | 1) za preduzeće ili drugo pravno lice                                                                                                                                                                                  | 50 KM  | 2. Strana fizička ili pravna osoba oslobađa se obaveze plaćanja takse po ovom tarifnom broju pod uslovima reciprociteta.                                                                |
|    | 2) za strano fizičko ili pravno lice                                                                                                                                                                                   | 100 KM | TAR. broj 14.                                                                                                                                                                           |
|    | Napomena:                                                                                                                                                                                                              |        | Za registrovanje - ovjeru jednog primjerka reda vožnje međuentitetske autobuske linije                                                                                                  |
|    | 1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se taksa, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređena.                                                                                                          |        | Za ovjeru svakoga drugog priloga                                                                                                                                                        |
|    | 2. Strana fizička ili pravna osoba oslobađa se obaveze plaćanja takse po ovom tarifnom broju, pod uslovima reciprociteta.                                                                                              |        | Za rješenje o odobravanju reda vožnje međuentitetske autobuske linije                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |        | 20 KM                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |        | 10 KM                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |        | 50 KM                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |        | TAR. broj 15.                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |        | Za rješenje, po zahtjevu za dozvolu izvanrednog prijevoza stvari u međunarodnom cestovnom transportu, i to:                                                                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |        | 1) u bilateralnom prijevozu, za prijevoz jednim vučnim vozilom 30 KM                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |        | 2) za svako sljedeće vučno vozilo, po istom rješenju 20 KM                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |        | 3) u tranzitnom prijevozu, za prijevoz jednim vučnim vozilom 60 KM                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |        | 4) za svako sljedeće vučno vozilo, po istom rješenju 30 KM                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAR. broj 16.                                                                                                                                                               |          | starosti potrebno je dostaviti dokaze da su nezaposleni ili na redovnom školovanju.                                                                                    |
| Za rješenje kojim se stranoj fizičkoj i pravnoj osobi odobrava obavljanje unutarnjeg prijevoza stvari u cestovnom transportu, između pojedinih mjesta u Bosni i Hercegovini | 90 KM    | <b>8. Vanjska trgovina</b>                                                                                                                                             |
| TAR. broj 17.                                                                                                                                                               |          | TAR. broj 26.                                                                                                                                                          |
| Za rješenje kojim se određuje ime, oznaka i pozivni znak broda:                                                                                                             |          | Na izdana rješenja o registraciji stranih ulaganja član 5. tačka a. (Zakona o politici direktnih stranih ulaganja - "Službeni glasnik BiH", broj 17/98) iznos takse od |
| 1) domaćoj pravnoj ili fizičkoj osobi                                                                                                                                       | 2.000 KM | 50 KM                                                                                                                                                                  |
| 2) stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi                                                                                                                                       | 3.000 KM | TAR. broj 27.                                                                                                                                                          |
| TAR. broj 18.                                                                                                                                                               |          | Na rješenja za carinjenje robe bez prelaska carinske linije (član 9. tačka 3. Zakona o vanjskotrgovinskoj politici - "Službeni glasnik BiH", broj 7/98) iznos takse od |
| Za odobravanje, stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi uplovljavanje u plovne puteve unutrašnjih i pomorskih voda Bosne i Hercegovine                                           | 3.000 KM | 50 KM                                                                                                                                                                  |
| TAR. broj 19.                                                                                                                                                               |          | TAR. broj 28.                                                                                                                                                          |
| Za odobravanje stranom pravnom ili fizičkom licu, upisa broda u Upisnik brodova:                                                                                            |          | Na izdata uvjerenja o porijeklu proizvoda član 8. tačka 3. (Zakona o vanjskotrgovinskoj politici - "Službeni glasnik BiH", broj 7/98) iznos takse od                   |
| 1) manje od 2.000 NRT                                                                                                                                                       | 500 KM   | 10 KM                                                                                                                                                                  |
| 2) od 2.000 do 5.000 NRT                                                                                                                                                    | 750 KM   | II - TAKSA NA SPISE I RADNJE DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE                                                                            |
| 3) od 5.000 do 15.000 NRT                                                                                                                                                   | 1.000 KM | TAR. broj 29.                                                                                                                                                          |
| 4) od 15.000 do 30.000 NRT                                                                                                                                                  | 1.500 KM | Za molbe i druge podneske diplomatskih i konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: DKP BiH)                                                    |
| 5) od 30.000 do 50.000 NRT                                                                                                                                                  | 2.000 KM | 10 DM                                                                                                                                                                  |
| 6) više od 50.000 NRT                                                                                                                                                       | 3.000 KM | Napomena:                                                                                                                                                              |
| TAR. broj 20.                                                                                                                                                               |          | Taksa po ovome tarifnom broju plaća se za svaku upravnu radnju na zahtjev taksenog obveznika, ako za tu radnju nije propisana posebna taksa.                           |
| Za dozvolu, stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi, obavljanje kabotažnih prijevoza putnika i stvari po unutrašnjim plovnim putevima i plovnom putu na moru Bosne i Hercegovine | 2.500 KM | TAR. broj 30.                                                                                                                                                          |
| TAR. broj 21.                                                                                                                                                               |          | Za putne isprave koje izdaju DKP BiH:                                                                                                                                  |
| Za rješenje kojim se odobrava prvi upis plovnih objekata unutrašnje i pomorske plovidbe u registar brodova, odnosno očevidnik:                                              |          | 1) Za izdavanje putne isprave - pasoša                                                                                                                                 |
| 1) za brodove, tegljače, potiskivače, putničke, mješovite brodove, tehničke brodove i druge plovne objekte                                                                  | 500 KM   | 180 DM                                                                                                                                                                 |
| 2) za ostale plovne objekte, izuzev čamaca                                                                                                                                  | 350 KM   | 2) Za izdavanje duplikata putne isprave - pasoša                                                                                                                       |
| 3) za čamce i plutajuće objekte                                                                                                                                             | 150 KM   | 360 DM                                                                                                                                                                 |
| Napomena:                                                                                                                                                                   |          | 3) Za izdavanje putne isprave - pasoša za dijete                                                                                                                       |
| Taksa po ovome tarifnom broju ne plaća se plovna javna plovila koja isključivo služe za službenu javnu svrhu.                                                               |          | 90 DM                                                                                                                                                                  |
| TAR. broj 22.                                                                                                                                                               |          | 4) Za izdavanje duplikata putne isprave za dijete                                                                                                                      |
| Za rješenje o upisu i brisanju iz registracije brodova unutrašnje i pomorske plovidbe                                                                                       | 500 KM   | 180 DM                                                                                                                                                                 |
| <b>7. Putne isprave i državljanstvo</b>                                                                                                                                     |          | 5) Za izdavanje putnog lista                                                                                                                                           |
| TAR. broj 23.                                                                                                                                                               |          | 30 DM                                                                                                                                                                  |
| Za zahtjeve za izdavanje putne isprave od strane Ministarstva civilnih poslova i komunikacija                                                                               | 5 KM     | 6) Za upisivanje djeteta u pasoš roditelja                                                                                                                             |
| TAR. broj 24.                                                                                                                                                               |          | 90 DM                                                                                                                                                                  |
| Za zahtjev za izdavanje službenog pasoša                                                                                                                                    | 10 KM    | 7) Za upisivanje djeteta u putni list djeteta                                                                                                                          |
| TAR. broj 25.                                                                                                                                                               |          | 15 DM                                                                                                                                                                  |
| Za zahtjev za prestanak državljanstva Bosne i Hercegovine izjavom o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine                                                          | 1.700 KM | Napomena:                                                                                                                                                              |
| Napomena:                                                                                                                                                                   |          | Osobe koje imaju izbjeglički status plaćaju 50% propisane takse.                                                                                                       |
| 1. Taksa iz ovoga tarifnog broja plaća se u Bosni i Hercegovini u KM po službenom kursu na dan uplate.                                                                      |          | TAR. broj 31.                                                                                                                                                          |
| 2. Za članove uže porodice - bračni par i djeca, plaća se jedna taksa, a za punoljetnu djecu preko 23 godine                                                                |          | Za vize koje izdaju DKP BiH:                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                             |          | 1) Za izdavanje jednokratne ulazno-izlazne ili tranzitne vize                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                             |          | 20 DM                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                             |          | 2) Za izdavanje višekratne ulazno-izlazne ili tranzitne vize do 90 dana                                                                                                |
|                                                                                                                                                                             |          | 50 DM                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                             |          | 3) Za izdavanje višekratne ulazno-izlazne ili tranzitne vize preko 90 dana                                                                                             |
|                                                                                                                                                                             |          | 70 DM                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                             |          | TAR. broj 32.                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                             |          | Za sastavljanje oporuke u DKP BiH:                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                             |          | 1) U prostorijama DKP BiH                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                             |          | 100 DM                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |          | 2) Izvan prostorija predstavništva                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                             |          | 200 DM                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                             |          | 3) Za sastavljanje akta o opozivu oporuke ili davanje nasljedničke izjave                                                                                              |
|                                                                                                                                                                             |          | 50 DM                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                             |          | TAR. broj 33.                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                             |          | Za svaki prijepis ili fotokopiju, načinjenu u DKP BiH s ovjerom:                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                             |          | 1) Za prvu stranu                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                             |          | 10 DM                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                             |          | 2) Za svaku dalju stranu                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                             |          | 5 DM                                                                                                                                                                   |

## TAR. broj 34.

Za ovjeru potpisa na ispravi:

- |                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| 1) Za ovjeru potpisa građanina ili pravnog lica na ispravi | 20 DM |
| 2) Za ovjeru potpisa roditelja na punomoćju                | 30 DM |

Napomena:

Taksa po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi izuzev ovjera potpisa roditelja.

## TAR. broj 35.

Za ovjeru izjave sačinjene od strane DKP BiH:

- |                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1) Izjava                        | 50 DM  |
| 2) Izjava o priznavanju očinstva | 100 DM |

## TAR. broj 36.

Za ovjeru potpisa na zahtjev za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine

600 DM

## TAR. broj 37.

Za ovjeru potpisa na zahtjevu za otpust iz državljanstva Bosne i Hercegovine

600 DM

## TAR. broj 38.

Za izjavu o odricanju iz državljanstva Bosne i Hercegovine

900 DM

## TAR. broj 39.

Za uvjerenja, potvrde, izvode iz matičnih knjiga ili sprovodnice za prijenos umrlog lica, koje izdaje DKP BiH, ako nije drugačije propisano

50 DM

151

Na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Doma naroda, održanoj 25. juna 2002. godine, i na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 3. jula 2002. godine, usvojila je

**ZAKON****O SUDU BOSNE I HERCEGOVINE**

OPĆI DIO

## Član 1.

**Osnivanje**

- Da bi se osiguralo efikasno ostvarivanje nadležnosti države Bosne i Hercegovine i poštovanje ljudskih prava i vladavine zakona na njenog teritoriji, osniva se Sud Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sud).
- Sjedište Suda je u Sarajevu.

## Član 2.

**Sastav Suda**

Sud sačinjava 15 sudija.

## Član 3.

**Uslovi za obavljanje funkcije**

- Za sudiju Suda imenuje se državljanin Bosne i Hercegovine koji je diplomirani pravnik i ima položen pravosudni ispit i iskustvo u radu u pravosudnim tijelima ili advokatskoj kancelariji u trajanju od najmanje deset godina.
- Izuzetno, za sudiju Suda može biti imenovan docent ili profesor sa jednog od pravnih fakulteta Bosne i Hercegovine iz predmeta krivično pravo ili krivično procesno pravo, građansko pravo ili građansko procesno pravo, odnosno upravno pravo, privredno pravo ili porodično pravo.

## Član 4.

**Izbor sudija**

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine bira sudije Suda na prijedlog Komisije za imenovanje sudija Suda.

## Član 5.

**Komisija za imenovanje sudija Suda**

- Komisiju za imenovanje sudija Suda sačinjava 6 članova koji su državljani Bosne i Hercegovine. Članovi Komisije su predsjednik i dva zamjenika predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, predsjednik i zamjenik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske.
- Predsjednik Komisije bira se na konstituirajućoj sjednici.
- Sva ostala pitanja uređuju se Poslovníkom o radu Komisije. Poslovník o radu se donosi na prvoj sjednici Komisije koja se održava u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
- Komisija može vršiti i druge funkcije koje su utvrđene zakonom Bosne i Hercegovine.

## Član 6.

**Trajanje funkcije**

Imenovane sudije obavljaju sudijsku funkciju do dobi od 70 godina, ako ne nastupe okolnosti predviđene članom 7.

## Član 7.

**Mandat sudija**

- Sudiji funkcija prestaje:
  - istekom perioda na koji je imenovan prema članu 65.;
  - podnošenjem ostavke, što potvrđuje Sud na općoj sjednici;
  - trajnim gubljenjem sposobnosti da vrši funkciju sudije zbog bolesti, invalidnosti ili zdravstvenih teškoća, a na osnovu mišljenja nadležne ljekarske komisije i odluke Suda na općoj sjednici;
  - smjenjivanjem sa funkcije od strane Parlamenta, a na prijedlog opće sjednice Suda.

## Član 8.

**Nespojivost funkcija i imunitet**

- Sudijska funkcija je nespojiva sa drugom javnom ili privatnom službom. Sudija Suda, kao ni kandidat za sudiju Suda, ne može obavljati poslove u organima stranke, političkih udruženja ili fondacija koje su povezane sa strankom, niti može biti uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost javnog karaktera. Izuzetak od ovog pravila čini nastavnički i naučno-istraživački rad u oblasti prava.
- Sudija Suda ne može biti krivično gonjen, ispitivan, zadržan, uhapšen niti mu se može suditi za mišljenje koje je izrazio ili za odluku koju je donio u vršenju ovlaštenja koja ima u okviru svoje funkcije.

## Član 9.

**Jezik**

- U postupku pred Sudom i u obraćanju Suda sa strankama u upotrebi su službeni jezici Bosne i Hercegovine - bosanski, hrvatski i srpski jezik, te oba pisma - latinično i ćirilčno pismo. Učesnici u postupku imaju pravo upotrebljavati bilo koji od službenih jezika i pisama u svim radnjama postupka.
- Okrivljeni može u krivičnom postupku upotrebljavati svoj jezik u bilo kojoj radnji tog postupka. Ako se postupak vodi na jeziku koji okrivljeni ne zna, osigurat će se usmeno prevođenje koje obavlja službeni tumač. Okrivljeni će se poučiti o pravu na prevođenje i tog se prava može odreći ako zna jezik na kome se vodi postupak. U zapisniku će se zabilježiti da je učesniku data pouka, kao i njegova izjava.